

KITSISO YA GO TLHOPHA GO TSWA MO THULAGANYONG YA GO BONA PHIMOLAKELEDI: FOROMO A

Tumalano e e dirilweng magareng ga ditlamo tsa meepo tsa Aforika Borwa le badiri ba meepo ya gouta le/kgotsa beng ka bone ya go dira kopo ya go bona phimolakeledi ka ntlha ya go tsenwa ke lorole la silica kgotsa go tsenwa ke bolwetse jwa silicosis le/kgotsa bolwetse jwa lehuba (TB)

Foromo eno o e tlatsa fela fa e le gore gone jaanong o modiri wa kwa meepong ya gouta kgotsa o kile wa bo o le ene mme o batla go tswa mo tumalanong eno

Go tlatsa foromo eno go dira gore O SE TLHOLE O NNA karolo ya setlhopha seno sa ba ba batlang phimolakeledi.

- (i) O SE KA WA tlatsa foromo eno fa e le gore o rata go tswela o le mo thulaganyong eno ya ba ba batlang phimolakeledi.**
- (ii) O SE KA WA tlatsa foromo eno fa e le gore o batla go romela kopo kwa Tshiamiso Trust.**

Maina a a feletseng le sefane: _____ Nomoro ya ID: _____

Aterese: _____ (Khoutu ya Poso)

Selulafouno/Thelefouno: _____ Imeile: _____ (Fa e le teng)

Fa o tlhophisa go tswa mo thulaganyong eno ya go kopa phimolakeledi, ga o ka ke wa tlhola o kgona go romela kopo kwa Tshiamiso Trust e bile ga o ka ke wa bona tuelo epe go tswa mo thulaganyong eno ya go bona phimolakeledi.

Fa o tlhophisa go tswa mo thulaganyong eno ya go kopa phimolakeledi, ga o tlangwe ke sepe ka tsela ya semolao ke thulaganyo eno e bile o tla kgona go ifirela kopo eno ka bowena o le esi kwa kgotlatshekelo.

DINTLHA KA GO THAPIWA GA GAGO

Leina le Moepo(Me) wa Gouta mo o berekang gone kgotsa mo o berekileng gone	Nomoro ya go Thapiwa ga gago mo Moepong (mongwe le mongwe) wa Gouta o o berekang mo go one kgotsa o kileng wa bereka mo go one	Lobaka lo o lo berekileng kwa Moepong (mongwe le mongwe) wa Gouta

DINTLHA KA GO THAPIWA GA GAGO

Leina le Moepo(Me) wa Gouta mo o berekang gone kgotsa mo o berekileng gone	Nomoro ya go Thapiwa ga gago mo Moepong (mongwe le mongwe) wa Gouta o o berekang mo go one kgotsa o kileng wa bereka mo go one	Lobaka lo o lo berekileng kwa Moepong (mongwe le mongwe) wa Gouta

TSWEETSWE ROMELA DITOKUMENTE TSE DI LATELANG FA O ROMELA FOROMO A ENO YA GO TLHOPHA GO TSWA

1. Khopi ya lekwalo-itshupo la gago **kgotsa** phasepoto;
2. Lekwalo le le bontshang aterese ya mo o dulang gone;
3. Khopi ya lekwalo le le supang kwa o dirang gone (ka sekai, lekwalo le le tlhalosang kwa o berekang gone **kgotsa** di-payslip **kgotsa** tokumente lefa e le efe e e supang mo o berekang gone).

(Fa o se na ditokumente tsotlhe tse di fa godimo fano, tsweetswee ikgolaganye ka bonako le Ofisi e e Tlamelang ka Tshedimose tso mo **0801 000 240** kgotsa romela "please call me" mo **072 557 8077**.)

BOIPOLELO

Ke na le dingwaga di le 18 kgotsa go feta foo. **Ke badile tokumente eno, ke tlhaloganya se go saena tokumente eno go se rayang mo molaong mme ke e saena ka bogame.**

Ka go saena fa tlase fano, ke ikana fano gore:

1. Ke rata go tswa mo thulaganyong eno ya go Newa Madi a Phimolakeledi, e e leng thulaganyo e e dumeletsweng ke Kgotsa tshetso ka 26 Phukwi 2019, tlase ga Kgetsi ya Nomoro ya 44060/18, malebana le nna ka bonna;
2. Ke tlhaloganya matswela a tshwetso ya me ya go tlhopho go tswa le gore, ka go tlhopho go tswa, ga nkake ka kopa go newa madi ape a phimolakeledi go tswa mo Tshiamiso Trust e e tlhomilweng ka melao ya Thulaganyo ya go Amogela Madi a Phimolakeledi; le gore
3. Ke dumalana gore tshedimose tso eno e berekwa tumalanong le melao ya Molao wa Tshireletso ya Tshedimose tso ya Botho, No 4 wa 2013.

Mosaeno

Leflha

E saenilwe le go ikaniswa / tlhomamisiwa kwa _____ ka letsatsi leno la bo ____ la _____ 20 __, mme mosaeni o dumela gore o itse le go tlhloganya diteng tsa afitafite eno, gore go ya kafa kitsong ya gagwe o dumela gore e boammaaruri e bile e siame, gore ga a na bothata le go dira ikano / tlhomamiso le gore ikano / tlhomamiso e a tlileng go e dira e tlama segakolodi sa gagwe.

MOKOMISINARA

MAINA A A FELETSENG:

MAEMO:

ATERESE: